

Setswana

Kgato

2c

Bolo e Timetse



Ruth Legae



Medumopuo (e e boeleditsweng)

mm, ll

Medumopuo (e mešwa)

nn, rr

Bolo e Timetse

Setswana

Kgato: 2C

ISBN: 978-1-77981-581-1

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project

Mokwadi: Ruth Legae

Motshwantshi: Manushri Naidoo

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.

Bolo e Timetse



Ruth Legae

Pula e emisitse go sarasara. Nnapo le monnawe Rraisibe ba itumetse. Ba ya go raga bolo mo lebaleng. Ntšwanyana ya bone Rratau e rata go raga bolo le bone. Ba simolola go batla bolo.





Bolo e timetse. Nnapo le monnawe Rraisibe, ba maketse. Rratau e ba lebile. Ga ba itse gore ba simolole kae. “Re ya go e batla kae?” ga botsa Rraisibe.

Ba e leba ka fa motemeng wa matlakala.
Rratau o ba setse morago. O ba thusa go
batla bolo. Bolo ga e yo!





Rratau le ena o thukutetse o batlana le bolo. Rratau o leka go tlola legora. Nnapo le monnawe Rraisibe, ba a mo goa, “Boa koo Rratau!”

Rratau a boela morago.

Rraisibe a nna le leano.


“Ke ya go e leba ka fa tlase ga koloi.”






Rraisibe o huhumela ka fa tlase ga kolozi go batla bolo. Nnapo le Rratau ga ba mmone. O boa fela. Diaparo di kgamathetse diretse. Ga a itumela. Bolo ga e teng.

Rratau o leka go tlola legora gape. Rraisibe le Nnapo ba a mo goa gape. “Boa koo Rratau, o tla gobala.” Rratau o a boa. O lapile thata. Bolo ga e yo!





Nnapo le Rraisibe le bone ba lapile. Ba nna mo lebaleng. Nnapo o bitsa rraabo. “Rre! Rre! bolo e timetse.”

Rraabo o leba ka fa motemeng wa matlakala.
Rratau o mo setse morago. O hemela
godimo.





Nnete ke gore, bolo e timetse. Rratau a nna le leano. Rratau a taboga a ya go tlola legora. A tlolela go moagisani. Rraisibe le Nnapo ga ba mmona.

Rre o a mmona. Nnapo a botsa, “Rratau o kae?”

“O tlotse legora,” ga araba rra. “Tlaa re mo sale morago,” ga bua Rraisibe.






Nnapo le Rraisibe ba tabogela go moagisani.
Ba sala Rratau morago. Ba bona Rratau fa
thoko ga bolo. O a e bogola. “Hau! Hau!”

Rratau o bogola bolo.

Agaa, bolo ke e! Rratau o bone bolo. Rratau a hupa bolo ka molomo. Ba boela gae ka boitumelo. Rraisibe o phophotha Rratau mo tlhogong. A mo akgola.





Moraga ga sebakanyana, Nnapo a bitsa rraabo. “Rra, Rratau o bone bolo.”

“O e bone kae?” rraabo a botsa. “O e bone ka fa go moagisani,” Nnapo a araba.

Rrabo a itumela le bone. Rraisibe, Nnapo
le Rratau ba simolola go ragelana bolo ka
boitumelo. Ba ragelana bolo ba be ba lapa.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- Di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemirusi Morwesi le diggabo
- Monwedi le dithuthuntswana
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa diKolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACIES
EST. 1974



Ulwazi Lethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweletswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

